

Toulouso 19 de Julhet 1908

Serhe Cabot e bon amic
acabi de legi' au Soulomen
"Fora de Casa" e "a cop calent"

Demper d'ene tornat de Barcelona
lei dous librets eron pousats sul'ca
mirs toulo en plasso caudo -
Compreneia que me calio legi-les
à l'esé e mai amb atenciu -
Atals ei fagut e non soum estot
enguat -

Forso gent que se diu gent de
lettres seron countents d'escriure
coun'ou faguts. Ei seguit d'un
cap al autre amb un interès
fengut, las narracions de viatge.

Es difficile de milhor veire e de
milhor printa'. Coun'ou dit le
canonge Collet seran en bon
loc dins la moderns bibliotecas
Catalans -

Las poesias m'an agradat
encara mai ~~per~~ la diversitat de
l'expressión poetica. Vostre
temperament literari se 'i fa
verre ambé d'aspets cambiádis, que
raromen se trobon aplegats.
De cops nous donats una visió
esmouguda de la natura dins
de versets delicadamen escrichels,
d'avergados, arribats sense cap de
pena al'auto notó epico.

A cop Calent! De segur que
ne sonn fagts qualqu'unis des
vostres versos. Sonn fongats
comme l'esposo a grands trucs
de martel, e la talh es amoulot
comme cal.

Creu qu'es impossible de
passá la forso expressiva de
"Cants d'abraltes". Aquele pesso
es un tros que seguramen
viura.

Et burroses vosautres Catalans
d'abé uno lengo tan trabalhado
literariamen. Vosautres n'áem
pas qu'uno tradicion popularis,
e quand volem escriure per

ounourà, un país nostre lleng
e l'enlucrà, tróubam milo
dificultat amassadas - A qui
per que nous es té proficitor
de vos legi's, go que fassim amb
un sentiment d'orgue mesclat
de tristesa. - Sem obligats per
nou fa entendre d'usà aquelo
ortografia mitat francesa que
veset - Si tornariau a l'ortografia
Romana, que nous faria tanbe
gaurir bé amb el Català, digim
se donaria plus de nos legi'.
Si nou n'ero le travail de cada
jour que per mal sort me
fem encadenat, voldrí
conneisse dins son jour la
littérature Catalane, l'évolution
de la lenga n'es subre-interessant
e nous nous enbarier, a nos autres
del - miex jour de Treus, pla'
mai que go qda'escriben en t-
a nous.

S'ou podi, voli' escriure
durant las vacances que venen
qualcos notes de mon viatge
a Barcelonne - Pourto veure que
l'entousiasme n'es pas encoro